



1




2



3



4



5



6

П.А.Ойуунускай мэтириэтин бул.

5



А5абар сурук

1

Байанай  
алгыһа

2

А5а алгыһа

3

# Ойуунускай хоһоонун бул

А5ам оло5о

4

А5а  
колуонэ5э

5

Кэс тыл

6

3



Таатта о5ото  
Тааттык  
Бэргэн

1

Талах курдаах  
Таатта уола

2

**П.А.Ойуунускай ылына сылдыбыт  
псевдонима**

Хоочугур уола  
Былатыан

3

Уус тыллаах  
Саха уола

4

2



Халдьяайы

1

Толугур

2

**Ханнык куолгэ о5о куйуурдуу  
турбутай?**

Халамнаайы

3


Кубээйи

4

3

The background features a vertical blue gradient from dark purple at the top to a medium blue at the bottom. It is filled with a field of small, light blue stars. Several technical graphics are overlaid: a large circular scale with degree markings (0, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210) and arrows is in the top right; a smaller circular scale with arrows is in the bottom right; and two partial circular scales with arrows are in the top left and bottom left corners.





1



2

Таатта улуһун гербэтин бул.



В  
т  
ст  
св  
ка  
ст  
О  
На  
ся  
со  
Ка  
ст  
Ка  
За  
С  
пр  
А  
ад

3



4

1





**Мөнүрүүр Бөбө**

1




**Дырыбына Дырылыатта  
Кыыс бухатыр**

2

П. Юуунускай суруйбут олонхото ханныгый?


4

3



**Дьулуруйар  
Ньургун Боотур**


4



**Тойон Дьабарыма**

3





1

П.А.Ойуунускай  
кэргэнин Акулина  
Николаевна  
Борисованы  
булун.



2



3




4

1





1



2



3

Былатыан ийэтин  
булун.

1





1892-1938сс.

1

1893-1939 сс.

2

П.А.Ойуунускай олорубут сыла?

1890-1936 сс.

3

1896-1969 сс.

4

2

The background features a blue gradient transitioning from a darker purple-blue at the top to a lighter blue at the bottom. It is filled with a field of small, white, star-like particles. Several technical diagrams are overlaid: a large circular scale with degree markings (0, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210) and arrows is in the top right; a smaller circular diagram with arrows is in the bottom right; and a partial circular diagram with an arrow is in the bottom left.

2008с  
Ойуунускай 115  
саадын туолуутугар  
1

2003с  
Ойуунускай 110 саадын  
туолуутугар  
2

# ЮНЕСКО биллэриитинэн Ойуунускай сыла хаһан буолан ааспыттай?

2013с  
Ойуунускай 120  
саадыгар  
3

1993с  
Ойуунускай 100 саадын  
туолуутугар  
4

4

The background features a blue gradient transitioning from a darker purple-blue at the top to a lighter blue at the bottom. It is filled with a field of small, light blue stars. Several technical diagrams are overlaid: a large circular scale with degree markings (0, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210) and arrows is in the top right; a smaller circular diagram with arrows is in the bottom right; and a partial circular diagram with an arrow is in the bottom left. A faint dotted line runs diagonally across the scene.

1917с  
Дьокуускай  
1

1919с  
Казанка диэн  
куоратка  
2

**Чугас доБоро Максим Аммосовка анаан  
суруйбут «Сим-биир буолбаат?!» хоьоонун  
хас сыллааха суруйбутай?**

1922с  
Таатта  
3

1920с  
Москва  
3

2

The background features a blue gradient with a starry field. On the right side, there are technical diagrams including a large circular scale with degree markings (0, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210) and a smaller circular diagram with arrows. In the bottom left corner, there is a partial circular diagram with an arrow pointing left.

1956с  
Сэтинньи 11 кунэ  
1

1953с  
Алтынньы 15 кунэ  
2

**П.А.Ойуунускай утуо аата  
хас сыллааха чолунэр  
туьэриллибитэй?**

1955с  
Ахсынньы 15 кунэ  
3

1954с  
Ахсынньы 25 кунэ  
4

3

